

Crna Gora
UPRAVA CARINA
PODGORICA

Primljeno	27.10.2024		
Org. loc	Broj	Prilog	Integritet
CG	7373	hry	

Na osnovu člana 149 stav 1 i člana 69 stav 2 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“ broj 74/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023) a nakon sprovedenog otvorenog postupka javne nabavke, u okviru prve godine okvirnog sporazuma po Tenderskoj dokumentaciji broj I/1-7373/3-24 od 03.07.2024. godine objavljenoj na CEJN-u dana 03.07.2024 godine zaključuje se:

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI

NABAVKA I ISPORUKA AKCIZNIH MARKICA

Između:

Uprave carina, Podgorica, Oktobarske revolucije br. 128, PIB: 11095526, koju zastupa, mr Maja Vučinić vd direktorice, (u daljem tekstu: Naručilac)

LEONHARD KURZ Stiftung & Co KG, sa sjedištem u Fuerth Njemačka, ulica Schwabacher 482, PIB: 132748097 koga zastupa Dr Andreas Hirschfelder, izvršni direktor (u daljem tekstu: Dobavljač).

I PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog Ugovora je nabavka i isporuka akciznih markica, prema Tenderskoj dokumentaciji broj I/1-7373/3-24 od 03.07.2024. godine, Odluke o izboru najpovoljnije ponude broj I/1-7373/5-24 od 09.08.2024. godine, i prema ponudi Dobavljača broj # 107481 podnijete dana 18.07.2024. godine u 17:10h.

Član 2

Dobavljač se obavezuje da će isporučiti robu navedenu u članu 1 ovog Ugovora, u svemu prema Specifikaciji i prihvaćenoj ponudi br. #107481 podnijetoj dana 18.07.2024. godine, koja čini sastavni dio ovog Ugovora. Za isporučenu robu Dobavljač je dužan ispostaviti fakturu, a Komisija Naručioca će zapisnički verifikovati dostavljenu fakturu, kako bi ista mogla biti data na plaćanje. Faktura mora sadržati broj ugovora po kojem se plaćanje vrši.

701

II CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 3

Obavezuje se Naručilac da za isporučenu robu iz člana 1 ovog Ugovora plati Dobavljaču vrijednost prema prihvaćenoj cijeni iz ponude br. #107481 podnijetoj dana 18.07.2024. godine.

Ukupna cijena za robu navedenu u članu 1 ovog Ugovora, bez uračunatog PDV-a iznosi 1.143.416 EUR-a.

Iznos PDV-a je 0,00 EUR-a.

Vrijednost ugovorene nabavke sa uračunatim PDV-om iznosi 1.143.416 EUR-a.

U ukupnu cijenu uračunati su svi troškovi isporuke do mjesta isporuke. Svi pripadajući troškovi isporuke do adrese Naručioca su obaveza Dobavljača.

III ROK I NAČIN PLAĆANJA

Član 4

Naručilac se obavezuje da izvrši plaćanje u roku od 45 dana od dana ispostavljanja fakture.

Ugovorne strane su saglasne da je način plaćanja virmanski, a uplata će se vršiti u korist Žiro računa: IBAN DE96 7608 0040 0452 5073 00, SWIFT DRESDEFF760. Banka: Commerzbank Nürnberg.

IV ROK I MJESTO ISPORUKE

Član 5

Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme.

Dobavljač se obavezuje da će robu navedenu u članu 1 ovog Ugovora, isporučiti u period od 12 (dvanaest) mjeseci od dana početka primjene ovog Ugovora ili do utroška sredstava u zavisnosti koja okolnost ranije nastupi. Isporuka će se vršiti, po zahtjevu Naručioca, 4x u toku trajanja Ugovora. Rok pojedinačne isporuke robe je 60 dana od prijema zahtjeva od strane Naručioca. Ovaj Ugovor se primjenjuje od dana potpisivanja obje ugovorne strane.

20

Član 6

Mjesto izvršenja ugovora je sjedište Naručioca - Uprava Carina, Oktobarske revolucije 128, Podgorica.

V

UTVRĐIVANJE KVALITETA

Član 7

Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Zapisnik o kontroli kvaliteta. Naručilac će imenovati svoje ovlaštene predstavnike o čemu će na vrijeme pismenim putem obavijestiti Dobavljača. Isporuka robe će se smatrati izvršenom kada Komisija za prijem, u mjestu isporuke obavi kvalitativan, kvantitativan i funkcionalni prijem, što se potvrđuje zapisnikom koji potpisuju prisutna ovlaštena lica Naručioca i Dobavljača. Ako se prilikom primopredaje, zapisnički utvrde nedostaci u kvalitetu, količini ili funkcionalnosti, Dobavljač se obavezuje da odmah preduzme aktivnosti kako bi otklonio nedostatke istaknute od strane Naručioca. Ukoliko se, poslije primopredaje pokaže da ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom (skriveni nedostaci), Naručilac će o tom nedostatku bez odlaganja obavijestiti Dobavljača, koji se obavezuje da iste otkloni. Dobavljač je dužan da postupi po primjedbama Naručioca i/ili njegovog ovlaštenog predstavnika u roku ne dužem od 15 dana

Ovlašćeni predstavnik Naručioca za realizaciju i praćenje ugovora je Stojanka Milošević.

Član 8

Ugovorne strane su saglasne da se isključivo Zapisnik o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu smatra dokumentom kojim Naručilac prihvata isporuku robe od strane Dobavljača. Po izdavanju Zapisnika o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu, Naručilac preuzima punu odgovornost za bezbijednost isporučene robe.

VI OBAVEZE DOBAVLJAČA

Član 9

Za vrijeme trajanja ugovora Dobavljač je dužan da:

- uvijek na lageru ima dovoljno reprod materijala i sirovina za proizvodnju akciznih markica;

Pol

- ako se ustanovi u postupku lijepljenja da akcizne markice imaju nekih tehničkih nedostataka, izvrši i kontrolu robe koju je Naručilac povukao iz upotrebe usled njenih tehničkih i funkcionalnih nedostataka, sačini izvještaj o kontroli gdje jasno navodi koji su nedostaci robe koja je povučena i o tome obavijesti Naručioca,
- nadomjesti robu povučenu iz upotrebe dostavljajući istu količinu Naručiocu, a svi pripadajući troškovi (štampanja i dostave) robe padaju na njegov teret

VII OBAVEZE NARUČIOCA

Član 10

Za vrijeme trajanja ovog Ugovora Naručilac je dužan da:

- Formira Komisiju za prijem robe shodno članu 7 ovog Ugovora i o tome obavijesti Dobavljača
- Čuva isporučenu robu na mjestu i način koji je adekvatan za tu vrstu robe
- Povuče robu koja ima tehničkih i funkcionalnih nedostataka i o tome odmah obavijesti Dobavljača pisanim putem,
- Vršiti kvalitativni, kvantitativni i funkcionalni prijem robe i na osnovu toga sačinjava Zapisnik o kvalitetu i prijemu robe
- Dobavljaču plati ugovorenu cijenu, na način ugovoren ovim Ugovorom.

VIII GARANTNI ROK

Član 11

Garantni rok je ne kraći od jedne godine (12 mjeseci) od dana zaključenja ugovora. Garantni rok počinje da teče od dana isporuke robe. U slučaju konstatovanja nedostataka i uočavanja grešaka u toku garantnog roka, koja je posledica lošeg kvaliteta istog, Naručilac će o tome odmah pisanim putem (e- mail, faks, pismo) obavijestiti Dobavljač, koji je dužan da u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja i prihvatanja reklamacije otkloni nedostatke o svom trošku i bez naknade od strane Naručioca.

IX GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA

Član 12

Dobavljača se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog Ugovora preda neopozivu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv Garanciju, za dobro izvršenje ugovora

R

na iznos 10 % od ukupne vrijednosti Ugovora, sa rokom važnosti 10 dana dužim od ugovorenog roka iz člana 5 ovog Ugovora i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog Ugovora.

Naručilac se obavezuje da neposredno nakon ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz ovog ugovora, vrati Dobavljaču garanciju.

X UGOVORNA KAZNA

Član 13

U slučaju prekoračenja utvrđenog roka za izvršenje predmetne nabavke Dobavljač je dužan da Naručiocu, na ime ugovorne kazne, plati iznos od 0,5% od ugovorene vrijednosti za svaki dan kašnjenja u isporuci. Visina ugovorne kazne ne može preći 10% od ukupne vrijednosti ugovora. Ugovorne strane ovim Ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti Dobavljaču da zbog kašnjenja zadržava pravo na ugovornu kaznu (penale), te se smatra da je samim padanjem u docnju Dobavljač dužan platiti ugovornu kaznu (penale) bez opomene Naručioca. Naručilac ovlašten da je naplati - odbije na teret potraživanja Dobavljača za isporučenu robu koja je predmet ovog Ugovora, s tim što je Naručilac o izvršenoj naplati odbijanju, dužan obavijestiti Dobavljača. U slučaju kašnjenja u izvršenju ugovornih obaveza u ugovorenom roku, plaćanje ugovorne kazne (penala) ne oslobađa Dobavljača obaveze da u cjelosti izvrši ugovorenu uslugu.

XI OBAVJEŠTENJE

Član 14

Bilo koje obavještenje ili druga formalna komunikacija u vezi sa ovim Ugovorom mora biti data u pisanom obliku redovnom poštom, putem faksa ili elektronski (e-mailom) ugovornoj strani preko ovlaštenih kontakt osoba.

Ugovorne strane su dužne da, bez odlaganja, u pisanoj formi, jedna drugu obavijeste o eventualnoj promjeni adrese za prijem pošte, kontakt osobe, elektronske adrese kontakt osoba i/ili broja kontakt telefona /telefaksa.

Ugovorne strane će se u roku od 10 (deset) dana od dana zaključenja Ugovora u pisanoj formi uzajamno informisati o ovlaštenim predstavnicima koji će pratiti implementaciju Ugovora.

Ako u toku izvršenja Ugovora dođe do promjene ovlaštenih predstavnika, Ugovorne strane su dužne odmah obavijestiti jedna drugu o tome u pisanoj formi.

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke:

1) ako su izmjene, bez obzira na njihovu vrijednost izraženu u novcu, predviđene tenderskom dokumentacijom i ugovorom o javnoj nabavci i uključuju izmjenu cijene ili varijante, sa utvrđenim obimom i prirodom mogućih izmjena ili varijanti, kao i uslovima u kojima se izmjene mogu vršiti, pod uslovom da se ugovorom ne predviđaju izmjene kojima se mijenja ukupna priroda ugovora o javnoj nabavci, a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,

2) radi nabavke dodatnih roba, usluga ili radova, koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uključeni u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor nije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećom opremom, uslugama ili radovima nabavljenim u okviru prvobitne nabavke i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za naručioca, a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,

3) kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje Naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora, a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,

3a) kad je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje Naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora već se vrši samo smanjenje ugovorene vrijednosti,

3b) kad se vrši zamjena podugovarača, u skladu sa članom 128 st. 10, 11 i 12 Zakona o javnim nabavkama,

4) ako privrednog subjekta nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove zaključenog.

XII IZJAVA O POVJERLJIVOSTI

Član 15

Ugovor zajedno sa svim prilogima i cjelokupnom dokumentacijom čuvaće se na mjestu koje garantuje bezbjednost podataka koji predstavljaju poslovnu tajnu i sa kojima mogu biti upoznata isključivo lica koja neposredno rade na realizaciji ugovora, a kojima je opravdano potreban pristup takvim informacijama u cilju izvršenja ugovora.

Ugovorne strane se obavezuju da neće, bez pisanog pristanka druge strane, otkriti trećoj strani bilo koju povjerljivu informaciju ili podatke koji se odnose na poslovanje ugovornih strana, a koji su u vezi sa ovim ugovorom.

Obaveza povjerljivosti ostaće na snazi i nakon izvršenja ugovora.

XIII RJEŠAVANJE SPOROVA

Član 16

Ugovorne strane su saglasne da sve sporove koji nastanu iz odnosa zasnovanih ovim Ugovorom prvenstveno rješavaju sporazumno. Ukoliko se nastali spor ne riješi sporazumno, ugovara se nadležnost Privrednog suda Crne Gore.

XIV RASKID UGOVOR

Član 17

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako:

- Dobavljač ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom
- Dobavljač ne izvrši korekciju propusta u realizaciji svojih ugovornih obaveza u roku od 15 dana od dana prijema zvaničnog upozorenja Naručioca, ili u bilo kom daljem periodu koji je Naručilac nakon toga pisano odobrio;
- Nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu ugovora (član 150 stav 2 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 074/19 i br. 003/23)), koja iziskuje sprovođenje novog postupka javne nabavke;
- Nastupi neki razlog koji predstavlja osnov za obavezno isključenje ponuđača iz postupka nabavke (član 108 Zakona o javnim nabavkama („Sl. list CG”, br. 074/19 i br. 003/23.)).

Komisija Naručioca ustanovi, u toku izvršenja ugovornih obaveza, da kvalitet isporučene robe odstupa od utvrđenog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude. Raskid ovog Ugovora vrši se pisanim putem, a otkazni rok iznosi 15 dana u kom je svaka ugovorna strana dužna da izvrši sve svoje preuzete obaveze, kao i obaveze koje nastanu u toku trajanja otkaznog roka, a čije izvršenje dospjeva do isteka otkaznog roka. Izvršenim otkazom ovog Ugovora ne mogu se osporavati ni dovoditi u pitanje prava i obaveze između ugovornih strana koja su nastala do dana prestanka Ugovora.

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 18

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskih pravila u skladu sa odredbama člana 38 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 074/19 i br. 003/23) ništav je.

PRIMJENA PROPISA

Član 19

Za sve što nije definisano ovim Ugovorom primjenjivaće se odredbe važećeg Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa koji se primjenjuju u Crnoj Gori.

PRIMJERCI UGOVORA

Član 20

Ovaj ugovor je zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika Ugovornih strana i sačinjen je u 6 (šest) islovljetnih primjeraka od kojih su po 3 (tri) primjerka za Naručioca i Izvršioca.

NARUČILAC
UPRAVA CARINE

Mr. Miroslav
VD DIREKTOR



Uga

DOBAVLJAČ
LEONHARD KURZ Stiftung & Co KG

Dr Andreas Hirschfelder
IZVRŠNI DIREKTOR

Peter Mühlfelder
Member of the Management Board
Executive Senior Vice President
Business Area Security

ppa. Dirk Bockwinkel
Dipl.-Kfm.
Member of the Management Board
Executive Senior Vice President
Global Finance

LEONHARD KURZ Stiftung & Co. KG
Schwabacher Straße 482
90763 Fürth/Germany

Fürth, 19.09.2024